


Grade 3



TERM 1



HLXIT









WORKSHEET






PACK

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula. Ndzi pima mavele. Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi. Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani. Totela jamu yo tshwuka exinkweni. Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzihakle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	<p>1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi.</p> <p>2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	---


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.				
		2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsallo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dlundla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.
---	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsallo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 9</h1>
---	-------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1					
----------------------------------	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	<p>Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.</p>			
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2					
----------------------------------	--	--	--	--	--





	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>			
	HLAYA	<p>Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.</p>			
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha</p>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1					
---------------------------------	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.
---	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalu hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Tekka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiswa ku tisa yini? Ndzi komberiswa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fullerile lwangu hi yini? U fullerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula. Ndzi pima mavele. Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi. Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani. Totela jamu yo tshwuka exinkweni. Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.
---	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	<p>1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi.</p> <p>2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	---------------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	---


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	-------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dlundla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula. Ndzi pima mavele. Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi. Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani. Totela jamu yo tshwuka exinkweni. Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzihakle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				



	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida









RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		

	HLAYA	 <p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>
---	--------------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberiswa ku tisa yini? Ndzi komberiswa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula. Ndzi pima mavele. Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi. Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani. Totela jamu yo tshwuka exinkweni. Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalu hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA			<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiswa ku tisa yini? Ndzi komberiswa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. nyeleti u tisile nyiko ya phati 2. dyisa n'wana mukapu 3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacy a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n'hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n'hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka " Swimanga swa nwaytela"				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha</p>				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	<p>1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi.</p> <p>2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: khokholo</p> <p>Tsala xivutiso hi: swukuta</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. nyeleti u tisile nyiko ya phati 2. dyisa n'wana mukapu 3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n'hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n'hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka " Swimanga swa nwaytela"				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzihakle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	<p>Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.</p>			
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>			
	HLAYA	<p>Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.</p>			
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu</p>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n'hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n'hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka " Swimanga swa nwaytela"				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.				
		2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzihakle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalet	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	---------------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.				
		2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	<p>1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi.</p> <p>2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dlundla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA			<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n'hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n'hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka " Swimanga swa nwaytela"				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzihakle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiswa ku tisa yini? Ndzi komberiswa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	<p>Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.</p>			
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>			
	HLAYA	<p>Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.</p>			
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu</p>			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
---	-------	---

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Tekka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	

	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--


	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberiwa ku tisa yini? Ndzi komberiwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
---	-----------------------	--------	-----------	---------	--------	------------

	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta





	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.
---	--------------	--

	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.
---	--------------	---





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	-------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	---------------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.
---	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____. 2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____. 2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n'hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n'hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka " Swimanga swa nwaytela"				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	<p>I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.</p>				
	TSALA	<p>1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____.</p> <p>2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.</p>				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	<p>Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?</p>				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA				<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>	

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyonga yi _____. 2. Dyambu ri _____. 3. Nyama ya _____ yi _____. 4. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. nyeleti u tisile nyiko ya phati 2. dyisa n'wana mukapu 3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	---------------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhisu	
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku	
	HLAYA				<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisu yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisu yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	



		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi. 2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khokholo Tsala xivutiso hi: swukuta

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA			<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberlwa ku tisa yini? Ndzi komberlwa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula. Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	---

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 8

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	---------------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhis yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhis yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1










	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	gula	sula	ngoti	pima	
		yunifomo	vana	jamu	zipa	
	HLAYA	<p>Manana u gula tino. Sula tafula.Ndzi pima mavele.Ndzi zipa buruku. Vana va xikolo va sasekile hi yunifomo. Ndzi boha ngoti. Ndzi tota jamu. Ndzi boha tihunyi hi ngoti. Zipa xikete hi zipi.Yunifomo ya wasi na rihlaza i ya xikolo xa shingwedzi. Famba u ya pima mapa yo ringana xibakitani.Totela jamu yo tshwuka exinkweni.Ndyangu wa ka hina wu huma eka Malamulele.</p>				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	<p>Tatana u vitana vana va yena. Vana va tota jamu. Yunifomo yi basile. Manana u pima mugayo. Dokodela u gula tino. Vana va dya xinkwa xo totiwa majarini. Basani u byela Makhanani ku zipa nomo. Zipi ya mina yi tshiketile. Vana va xikolo va tlanga emahlweni ka vhengele. Sula matafula na switulu hi lapi ro tsakama. Ndzi xavile rhoko ro zipa hi le tlhelo.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: zipa Tsala xivutiso hi: sula</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chovo	chava	chiva	chucha	

		chela	chizi	choko	chuha	
	HLAYA	I chovo ra tatana. N'wana u chava homu. Chucha ngoti. Chela ra tamuka. Tisa chizi. U nga chavisi nwana hi chela a nga ta chuha. Rhulani u chuhile. Ndzi dya xivindzi xa homu. Mudyondzisi u tsala hi choko yo basa. Hi tiholideyi mina na buti hi vhakacherile eLwandle. Kombomuni u rhandza xinkwa xo cheriwa chizi na matamatisi. Ndzi chava chela hi mbilu ya mina hinkwayo.				
	TSALA	1. Manana u na xivindzi a nga chavi whale? Xana manana u na xivindzi hi yini _____. 2. Xana n'wana u chava yini? N'wana u chava _____.				
RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: lwandle Tsala xivutiso hi : chuha				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwana	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	mbilu	mbaha	mbanga	mbangu	
		mbita	mbuti	mbuva	mbisi	
	HLAYA	Manana u na mbilu yo leha. Hahani va xavile mbaha. Bohela mbanga. Mbangu wu sasekile. Mbita yi boxekile. Nzi ku tele na timbuva. Mbuti ya mina yi file. Susa xixevo xi mbisi efirijini. Manana u vabya vuvabyi bya mbilu. Kokwana u xavile mbuti ya xipongo. Va ndzi longele timbuva to famba na tona eJoni. Musi wu thyakisa mbangu. U huma eka xitikwana xihhi?				



	TSALA	1. Mbilu ya manana yi njhani? Manana u ni mbilu yo _____. 2. Hahani va xavile yini? Hahani va xavile _____.
---	--------------	--



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
---	--------------	--





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xitikwana Tsala xivutiso hi: mbuva
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ndyangu	lwandle	xitikwan	xivindzikahle	chuhile
	TWARISA	chava	chovo	chela	chizi	
		mbuti	mbanga	mbita	mbilu	

	HLAYA		<p>Manana u chava chela. Malume va xavile mbuti. N'wana u huha hi chovo. Kokwana u chava lwandle. Mbita yi sasekile. Veka chizi efirijini yi nga ta bola. Mbanga yi huma ngati. U nga vileli ngopfu u nga ta vabya vuvabyi bya mbilu. Matwasani u khome chovo ra ntima. Ndyangu wa Machipisani wu kule ngopfu. Ndza chava ku khandziya movha wo tsutsuma ngopfu.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Manana u chava yini? Manana u chava _____.2. Malume u xavile yini? Malume u xave _____.3. Kokwana chava yini? Kokwana u chava _____.4. Hikokwalaho ka yini chizi yi vekiwa efirijini? Hikuva yi ta _____.5. Mbanga yi huma yini? Mbanga yi huma _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana u chava lwandle2. kokwana u xavile mbuti3. mbita yi boxekile






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 4



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuwe	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	chela	mbuti	titimela	penisele
		pani	kasa	xixika	dzana
	HLAYA	Ndzi vona chela. Mbuti yo basa. Tolo a ku titimela. Ndzi rivele penisele. Manana u sula pani. I nguva ya xixika. Hlayela ka dzana. N'wana wa kasa. U sweka matandza hi pani. Ndzi tsala Ntivontsalo hi penisele ya mhula. Ndzi rhandza nguva ya xixika hikuva hi ambala majesi. Malume u ndzi nyikile dzana ra tirhandi. Nwana loko a kasa esemendheni u ta twa ku titimela..			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.			
	HLAYA	Ka titimela hikuva i xixika. Timbuti to basa i dzana. Ku na chela epanini. N'wana u kasa hi mavoko. Eribuweni ra nambu ka titimela. Mbuso u va byerile leswaku va ta ya eribuweni ra nambu. Ndzi vonile chela ro basa enyangweni ya yindlu ya sesi. Vana va dyondzo ya le hansi va tirhisa tipenisele ku tsala hi tona. Hi xixika hi tlangela endlwini hikuva ka titimela.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: eribuweni Tsala xivutiso hi: dzana			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamb	nkokotso
	TWARISA	hlamba	hleka	hluva	hlawula


		hlakula	hlaya	hleva	hluka
	HLAYA	Famba hlamba. U hleka yini? Hluva huku. Hlawula penisele. Hlakula mavele. Hlaya tibuku. U hleva mani? Matluka ya hluka. Hlamba mavoko. Hahani va huma eku hlakuleni emasin'wini. Hlawula timanga eka tindluwa. Tshelaka mati u ta hluva tihuku. Loko ku hisa hi hlamba hi mati yo titimela. Ku hleka i murhi. Va akile khokholo hi santi eribuweni ra lwandle. Vana va giredi ya vuamukelo va hlaya tibuku ta swifaniso.			
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi hlawula _____ 2. U hlakula yini? Ndzi hlakula _____			


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: swipamba Tsala xivutiso hi : hleka			







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana
		swukuta	swona	swin'wana	swoswa





	HLAYA	Sweka vuswa sweswi. Swimilana swinwana a swi mili hi xixika. Vekela swiratana. Swukuta tihuku. Swoswa matihlo. Hi swona swimilana swa kona leswi. Swimilana swi mirile. Sweswi ka			
---	--------------	---	--	--	--

		titimela. Loko u swoswa mahlo ma ta pfimba. Swukuta tihuku ti ta dya mavele. U tirhise swi pamba swingani ku aka fasitere. Khokholo ra santi hinkwarho ri wele ehansi. U onhe khokholo ra mina ra santi hinkwarho.
	TSALA	<p>1. U sweka yini sweswi? Ndzi sweka _____ sweswi.</p> <p>2. Xana i yini swi nga mila? Swimilana swi _____.</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: khokholo</p> <p>Tsala xivutiso hi: swukuta</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	eribuweni	khokholo	swipamba	nkokotso
	TWARISA	hleka	hleva	hlamba	hluva
		sweka	sweswi	swukuta	swimilan
	HLAYA	 <p>U hleka na mani? Hahani va hleva malume. Hlamba mavoko u hluva huku. Swukuta tihuku. Sweka miroho. Sweswi ka hisa exitangeni. Eribuweni ra nambu. Precious u akile khokholo hi santi. Ku hleva vamakwerhu a swi kahle. Hahani va sweka tihove to nandziha. Present wa chava nkokotso. Precious u sungule ku hleka loko a vona Mbuso a tsutsuma loko a vona nkokotso. Ndzi hlamba nhloko hi xisibi xa nhloko.</p>			

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	1. I mani a nga aka khokholo ra Mbuso? Khokholo ra mbuso ri akiwe hi _____. 2. I mani a hleka? I _____
---	--------------	---

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. hahani va hleva malume 2. sweswi ka hisa exitangeni 3. hlamba mavoko u sweka vuswa






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 5



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	chuhile	mbangu	hlawula	sweka	
		rima	jesi	kamu	gidi	
	HLAYA	Zodwa a chuhile. Hlayisani mbangu. Hlawula jesi ra xikolo. Sweka timanga. Teka kamu ya wena. Vana va giredi 3 va hlayela ku fika ka gidi. Malume va rima exirapeni. Famba u ya hlawula swiambalo evhengeleni ra ka Edigasi. Khensani a teka xibofo xa ku ya ekonsatini. Tihlaya ta wena ti lehile swinene. Malume va ndzi xaverile xiphere xa tintangu ta rihlaza to saseka swongasi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Zodwa i xitsutsumi xa ndhuma swinene etikweni. Milenge ya pandza. Ka titimela ambala jesi. Kama misisi hi kamu. Ndzi na gidi. Manana va hi nyikile tindzima leswaku hi ta rima emasinwini. Vana va xikolo xa Chiawela va ambala majesi yo saseka yo leha mavoko. Zuko na Harley va phikizana hi ku sweka swakudya swo xawula. Ndzi lombi kamu ya wena yo koma ndzi ta kama misisi ya mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xibofo Tsala xivutiso hi: xiphere				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xibofo	tinhlaya	xiphereanile	pandza
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	


		kwembe	kwela	kwapa	kwenga
	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihhi? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Hikwalaho ka yini mi nga yanga exikolweni namuntlha. A rhandza leswi a ri xitsutsumi xo hatlisa. Ndzi kombela mapilisi hikuva nhloko ya mina ya pandza hi xikarhi. Pandza rihunyi leri hi xihloka. Makhanani u huma kwihhi kaya? Tinhlaya ti twa ku hisa			
	TSALA				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi : kwenga







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xitsutsumi	xiboho	tinhlaya	xiphere	pandza
	TWARISA	khekhe	khume	khalem	khida	khoma
		khuvi	kholoro	khoro		
	HLAYA	Ndzi xavile khekhe. Hlayela tipenisele ta khume. Famba u ya khida na van'wana. Khoma voko. Xisibi xi humesa khuvi. Swi ta hela ku ri khale. Manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke. Ndzi kumile khume wa malamula. Khale ka khaleni ku nga si va na mavhengele lamakulu eGiyani a hi xava eXitandani kumbe Tzaneen. Ndza tshemba ti ta ku pfuna ku va xitsutsumi xo antswa exikolweni.				





	TSALA	1. Xana u xavile yini? Ndzi xavile _____. 2. Xisibi xi humesa yini?
---	--------------	---

Xisibi xi humesa_____.





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2









	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tinhlaya Tsala xivutiso hi: khida

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringanaa	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	rhunga	khume	rhavi	khale	
		rhengu	khohlola	rheyisi		
	HLAYA			<p>Madzivi va rhunga mijeko. Sweka rheyisi hi dya. Rhavi ra muperekisi ri lehile. Ndza vabya ndzi khohlola ngati. Hi kandziyile xikepe xo ya exihlalani xa Phutshugisi. Tatana wa khohlola u na mukhuhlwana. Xeka malamula ma ringana vana va tsevu. Ndzi na rhengu ra ku xavisa mabanana. A ku ri na vanhwanyana va khume eBibeleni. Swilo yini u ngo languteka u tsanile? U tsutsume a jikajika hi rivala ka khume.</p>		

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madzivi va _____ mijeko. 2. Hlayela tipenisele ta _____. 3. Sweka _____ hi dya.

		4. Ndza vabya ndzi khohlola _____.
		5. Rhavi ra _____ ri lehile.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.
RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2		
	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. swilo yini u nga lo kwata 2. manana va ambarile kholoro ehenhla ka xiambalo xa kereke 3. sweka rheyisi hi dya






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 6



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	chucha	hluva	khekhe	rhuma	
		rhula	nguvu	xikolo	raha	
	HLAYA	Chucha tambu. Hluva huku hi ta sweka. Leri i khekhe ra mucato. Tana ndzi ta ku rhuma edoropeni. I rhula ya mani leyi? Ndzi ambale nguvu ya wasi. Xikolo xi humile. Ndzi ta ku raha loko u ndzi delela. Musa i mucini wa ndhuma swinene. Hahani va rhuma mina minkarhi hinkwayo. Xikolo xi pfula vhiki leri taku. Sesi va ambale nguvu yo saseka ya mucato. Pfuna kokwana ku rhula mindzhwalo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Ndzi ta chucha bawuti ra bayisikiri. Khekhe ra mina ra tsokombela. Xikolo xi pfarile hi n'hweti ya khisimusi. Ndzi ta ku raha tsolo hi karati. Kokwana va rhuma ngopfu.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: rhuma Tsala xivutiso hi: nguvu				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	kwini	Kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwapa	kwenga	





	HLAYA	U huma kwini? Swilo yini u nga lo kwata? U ya kwihl? Suka kwalaho. Tisa kwembe haleno. Ku kwela a swi lulamangi. Ndzi ta ku kwapa. Kwenga mati embiteni. Vuvabyi bya mfukuzani bya tshunguleka masiku lawa. Norho wa yena a wu ri ku va mutlangi wa bolo ya milenge. Manana va xavile xichayachayani xo tlanga vunanga. Loko Vongi a winisiwa u khandziye xiteji ku ya teka saqwadi ra ku va xicini xa ndhuma.
---	--------------	--

	TSALA	1. U huma kwini? Ndzi huma _____.
		2. U komberiswa ku tisa yini? Ndzi komberiswa ku tisa _____.


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ndhuma Tsala xivutiso hi: kwapa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsemela	tsema	tsemeta	
	HLAYA	Tsala xitoloveto xa papila. Kokwana u xavile timbuti ta tsevu. Tsolo ra mina ra vava. Tsutsuma u ya vitana hahani. Tseleka poto ndzi ta sweka. Tsemeta misisi. Tsema byanyi byi lehile. Ndzi tsala ka dayari ya mina swiletelo swa ntirho kaya. Hambiswiritano, Musa u amukerile ntlhontlho wun'wana na wun'wana. Madokodela va tsandzekile ku kuma xivangelo xa ku pfimba ka tsolo ra yena.				
	TSALA	1. U tsala xitoloveto xa yini? Ndzi tsala xitoloveto xa _____.				
		2. Kokwana u xavile timbuti tingani? Kokwana u xavile timbuti ta _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: mfukuzana Tsala xivutiso hi: tsolo





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ndhuma	mfukuzana	vunanga	xiteji	ntlhontlho
	TWARISA	tsema	kwala	kwenga	tsakama	
		kwalaho	tsemela			
	HLAYA	 <p>Manana u tsema patironi ya rhoko. Tsemela Amu chizi. Kokwana u na mfukuzana eveleni. Vachayi va vunanga va le xitejini. Ku dyondza swi ni ntlhontlho swinene. Suka kwalaho hikuva ka tsakama. Yima kwala ndza vuya. Lota mukwana u ta tsema nyama ya homu. U nga tshiveli ndzilo hi tihunyi to tsakama ti ta endla musi. Loko wo ala ku tsemiwa nenge mfukuzana wu ta hangalaka na nege hinkwawo.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana u na _____ eveleni.2. Ku dyondza swi ni _____ swinene.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. musa i mucini wa ndhuma swinene2. xikolo xi pfarile hi nhweti ya khisimusi3. tsutsuma u ya vitana hahani






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1**

VHIKI 7




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	hlamba	tsemiwa	rhunga	chechisa
		kwembe	swimilana	mbilu	khoma
	HLAYA	Mufana u tsemiwa min'wala. Hlamba milenge ya nuha. Malume va rhunga maburuku. Tseleka chechisa. Khoma huku ya mbaha. N'wampopi wa Marie lowo dyuhala. Tsuvulela swimilana swa matamatisi. Tatana u hlundzikile hikuva homu ya yena yi yiviwile. Famba u ya tshivela ndzilo exitangeni va ta sweka xixevo xa huku. N'wampopi a ku ri xitlangiso xo hlawuleka xa Vusiwana. Kokwana Mashele a va se dyuhala ngopfu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Buti va hlundzukile swinene. Chulula murhu wa kwembe. Mbilu ya mina ya vava swinene.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hlundzukile Tsala xivutiso hi: chechisa			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
	TWARISA	nyika	nyiko	nyeleti	nyupela
		nyenya	nyama	nyoxi	nyuhela
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nyoxi. Nyika hahani timbuva. Nyeleti u tisile nyiko ya phati. Manana va sweka nyama ya nguluve. Ndzi hume nyenya. Makhanani wa nyuhela. Nguluve yi nyupela edopeni. Ndzi ta ku nyika xitlangiso xa mina lexo hlawuleka. Hasani a hlundzuke			

		ngopfu loko bayisikiri ya yena yi tshoveka timhondzo. Loko u dya ngopfu mafurha u ta nyuhela. Nyama ya swiharhi yi nandziha ngopfu loko yi kandzeriwile.
--	--	--


	TSALA	1. Ndzi _____ hi nyoxi. 2. Manana va _____ nyama ya _____.
---	--------------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: dyuhala Tsala xivutiso hi: hlawuleka
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	dyisa
		dyiwa	dyela	dya	dyivutiko	

	HLAYA	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama. Dyisa n'wana mukapu. Ku dyiwa tihove. Vitana vana va ta dya maapula.Swi na ntwalo swakudya leswi. Basani u huma dyivutiko ya Limpopo. Malume va ndzi nyikile dyelo yo saseka swongasi. Dyana malamula na mabanana swi nga si bola. Ku dyiwa yini namutlha exikolweni? Dyambu a ri hisa tolo. Ku dya nyama ya homu masiku hinkwawo swa vabyisa.
---	--------------	--

	TSALA	
---	--------------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	--------------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: exintangeni Tsala xivutiso hi: dyoha
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	hlawuleka	dyuhala	exitangeni	hlundzukile
---	-----------------------	-----------	---------	------------	-------------

	TWARISA	nyenya	nyama	dyana	nyonga
		dyisa	dyambu	nyiko	dyoha
	HLAYA			<p>Nyonga yi sulekile. Dyambu ri humile. Nyama ya homu yi nonile. Nyiko u vabya marhuda. Maleha nyonga. Nyiko u pasile giredi ya khume exikolweni xa le henhla xa Lamula. Exitangeni ku swekeriwa kona miroho ya tin'hwembe. Dyambu ri pela hi ku hatlisa hi xixika. Loko Rhulani a cata va nwi xaverile nyiko ya movha wa Toyota. Maria anga swi koti ku yimbelela wa dyoha.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Nyonga yi _____. Dyambu ri _____. Nyama ya _____ yi _____. Nyiko u vabya _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nyeleti u tisile nyiko ya phati2. dyisa n'wana mukapu3. nyiko u vabya marhuda

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisel	khoramile	tshambuluta
	TWARISA	cheletaa	mbanga	hlayiseka	rhengu
		khida	tsutsuma	chukela	swinene
	HLAYA	Cheleta byanyi hi payipi. U nga bohi mbanga hi lapi. Ndzi twa ndzi hlayisekile swinene. A hi tsakile swinene. U nga fambi hi ku tsutsuma u ta wa. Chela chukela etiyeni. Loko mi khida laha ko enta mi ta nwela ematini. Kokwana va dyuharile va famba va khoramile. Swilo yini mi ngo nkhwinkhwisela mo tsakisiwa hi yini? Khavhara tibuku hi pulasitiki leswaku ti ta hlayiseka nkarhi wo leha swinene.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi ya ku xaveni ka chukela. Ndzi tsakela ku khida hi ximumu. Tshambuluta voko ra wena ra xinene. Manana va rhandza ku chela chukela ra buraweni etiyeni. Tatana i muvatli wa minkombe wa ndhuma swinene. Va endlile rhengu ra ku pasa kondlo leri a ri dya swiambalo ekamareni. Ku tsutsuma switlula hi ku famba Kunene. Ku na phikizano wo tsutsuma erivaleni ra mintlangu ra Polokwane.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: chukela Tsala xivutiso hi: rhengu			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khoramile	tshambuluta
---	-------------------	-----------	----------------	-----------	-------------

	TWARISA	Lwela	lwangu	lwisa	lwana
		lwetana	lwa		
	HLAYA	Lwangu ra xikolo ri fambile na xihangu. Mi lwela yini? Hahani va lwa na malume. Mi nga lwetani mi ta wisa switulu. Tatana Jake a va lwela xidlodlo xa misava xa ntiko wa le henhla. Swa lwisa ku hleva ngopfu. Swa lwisa ku luthanya vana va munhu. Malume a va hlweli ku siringeka loko mi lehisa nongonoko wa phati. Tshambuluta mavoko loko u endla nghingiriko wa vutiolori. Lwangu ra titayili.			
	TSALA	1. Lwangu ra _____ ri fambile na _____. 2. Hahani va _____ na _____.			



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: korhamile Tsala xivutiso hi : lwetana



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut	
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dlikida	dlonyola
		dloma	dliidlimbet	dlemulela	dlonyotela	dlokolota
	HLAYA	Namutlha a ndzi yile edoropeni dzi lo dlemulela kunene swiambalo swa kona. Hahani va ta ku dlokolota hi nhonga loko u huhela exitangeni. I yini xi ngo dlomu ematini. Dyana kahle u nga dlonyoteli u nga ta tlimbiwa hi swakudya. Loko u dliidlimbeta vanwana ndzi ta yisa endzhaku ka layini. Dludla juzi u nga si yin'wa. Mi nga lo dliri mi chavisiwa hi yini? Loko u nga lemuki u ta dludla ku fana na Ketani.				
	TSALA	1. Hahani va ta ku _____ hi nhonga. 2. Loko u dlonyotela u ta _____ hi swakudya.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: dlonyola Tsala xivutiso hi: lwangu


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	siringeka	nkhwinkhwisela	khorhamile	tshambulut
	TWARISA	lwangu	dladla	lwana	dlokodla
		lwela	dlikida	lwetana	dlonyola





	HLAYA	 <p>Lwangu ra swileti. Manana va akile dladla. Dlokodla ndzilo. Swakudya swa ni dlikidla. Amu na Zebulon va lwetana switlangiso. Ndzi ta ku dlonyola matihlo hi xikokola. Ndzi lwela ku heta xikolo. Mi lwetana hi yini? Ndzi nyiketi lwala ndzi ta sila mavele. Lwangu ra xikolo xa Masaswivona ri hahlukile hi moya wa xidzedze. Loko u dlokodla tinyoxi ti ta ku luma ti siya ndzombo.</p>
---	--------------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. U fulerile lwangu hi yini? U fulerile hi _____. 2. Manana va akile yini? Manana va akile _____. 3. U ta ku dloyola yini? Ndzi ta ku dlonyola _____. 4. Swakudya swa ni _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.
---	--------------	--

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1





	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amu na zebulon va lwetana switlangiso 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	VHIKI 9
---	----------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	nguva	sweka	Dzivamisoko	damu
		hele	chovo	raha	gama
	HLAYA	Ndzi tsakela nguva ya ximun'wana. Kokwana u sweka vuswa bya mavele. Vafana va raha bolo ya milenge. Leri i chovo ra kokwana. Muaki u akile damu. Dzivamisoko hi tlangela ku velekiwa ka sesi wa mina. Damu ra Shingwidzi ri tele hi mati. Loko a ndzi ri na mali a ndzi ta ya ndzi ya vona masalamusi ya ku tshikela matandza ya golidi eholweni. Namutlha kokwana va swekile tiboncisi to nandziha.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi velekiwile hi n'hweti ya Dzivamisoko. Gama ri haha emoyeni. Ndzi dlayile hele lerikulu. Hahani va xavile murhi wo dlaya mahele exitolo. U lahlile tiboncisi hi fasitere. Jabu u xiphukuphuku. Gama ri haha empfukeni. A hi tlangi kahle bolo u nga ta ni raha. Xigevenga xi yivile haripa ya masalamusi. N'hweti ya mina ya ku velekiwa i Dzivamisoko. Manana u tshemelerile nsinya wa tiboncisi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: raha			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
---	---------------------------	------------	-----------	--------------	--------


	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko
		ntirho	ntila	ntivo	ntikelo
	HLAYA	Buruku ra ntima ri sasekile. Vana va tlanga ntlangu wo kokana hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Linford u kumile ntirho eJoni. Loko u heta ku tsala xitoloveto bana ntila. Magezi u na ntivo wa Matematiki. Davida u chaya haripa. Eka va hahani ku ni ntirho wo humesa n'wana. Ntiyiso u endzela malume makhisimusi lawa. Tiboncisi ti swekiwa na marhambu.			
	TSALA	1. Masi ya mpimiwa hi ntiko muni? Masi ya pimiwa hi _____. 2. I mani a nga kuma ntirho eJoni? _____ u kume ntirho eJoni. 3. Magezi u tiva yini? Magezi u ni ntivo wa _____.			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xiphukuphuku Tsala xivutiso hi : ntivo

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	masalamusi	tiboncisi	xiphukuphuku	haripa
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thekisi	Thomo
	HLAYA	Tlakula thini ra mati. Murhungi u tirhisa thepe ku pima swiambalo. Tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge. Homu ya thokazi yi vekile. Thumba mali. Ndzi tisula miri hi thawula. Aki u chayela thekisi. Xikolo xa ka Thomo xi le mugangeni wa ka Makosha. Maphorisa ma patu va ta ku nyika thikithi loko u famba elayinini ya patu. Thini ra pholichi ya le hansi ri herile.			

	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murhungi u tirhisa _____ ku pima swiambalo. 2. Tatana u xavile _____ ra bolo ya milenge. 3. U thumbe yini? Ndzi thumbe _____. 4. I mani muchayeri wa thekisi? _____ i muchayeri wa thekisi. 5. Xikolo xa ka _____ xi le mugangeni wa ka _____.
---	--------------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: haripa Tsala xivutiso hi: thokazi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<p>LANGUTA U VULA</p>	<p>masalamusi</p>	<p>tiboncisi</p>	<p>xiphukuphuku</p>	<p>haripa</p>
	<p>TWARISA</p>	<p>ntambu</p>	<p>thawula</p>	<p>ntirho</p>	<p>thepe</p>
		<p>thikithi</p>	<p>ntoma</p>	<p>thekisi</p>	<p>ntiyiso</p>

	<p>HLAYA</p>		<p>Boha ntambu yi tiya swinene. Thawula ra tsakama hi mati. Ku na ntirho eka vakokwana hi n'hweti ya Sunguti. Tirhisa thepe ku pima khumbi. Ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo. Ndzi ta ku kuma emurhini wa ntoma. Hahani va ndzi xaverile thawula ra wasi na ko basa. Eka Buraweni ku xaviwe mathekisi ya nhungu yo kandziyisa vanhu va</p>
		<p>makhumembirhi.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Thawula ra _____ hi mati.2. Tirhisa _____ ku pima khumbi.3. Ku na _____ eka _____ hi n'hweti ya _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. tatana u xavile thikithi ra bolo ya milenge2. ku na ntirho eka vakokwana hi nhweti ya sunguti3. ndzi nyikiwe thikithi ro chayela hi rivilo

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 3 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 10</h1>
---	--------------------------------------

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	muongori	nghala	ndzilo	dyelo	
		mpfutsu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	<p>Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna yi famba yoxe. Phamela vuswa eka dyelo leyi? Ndzi vona malangavi ya ndzilo. Hlaya ndzimana ya vumune. Nghala i xiharhi xo chavis swinene. Ndzi tirhisa tihunyi na mechisi ku tshivela ndzilo. Vana va hlaya ndzimana ya le Bibeleni. Mfutsu leyikulu ya lwandle yi tile. Teka mukwana u tlhava homu enhanwini. Stacey a tshama ehenhla ka mindzumbi ya mana wa yena loko va n'wi hlayela xitori.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>				
	HLAYA	<p>Hi tlanga ntlangu wa xiseveseve na vamaseve. U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana ya n'we eka papila ro tirhela. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Emahlweni ka nghala yana na xisana. Ruth u kandziyisa buku leyi a nga yi tsala ya Xitsonga Ririmi Ra le kaya. Manana wa Stacy u teke ntirho wa yena a wu nyikavuhleri. Katisa va tinyungumbisa hi vunga bya vona. Ndzi kokiwe rinoko hi ntirho wa yena wo saseka.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: mfenhe Tsala xivutiso hi: rinoko</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	pulani
---	---------------------------	------------	------------	---------	---------------	--------	--------

	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfihlo	tshika
		mfularhe				
	HLAYA	Mfenhe yi dya swakudya swa hina. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa dayimani. Ndzi kokiwa rinoko hi rhoko ra wena. Swilo yini u ngo ndzi mfularhela. Hahani va rhandzu swiphemu swa mindzhumbi loko va xava xixevo xa huku eka Rhutsi. Tolo vana va xikolo va vonile mfenhe eZuu. Swa yila ku mfularhela munhu loko u tshama. Manana u tinyungubyisa hi mahanyelo ya Rosi.				
	TSALA	1. Tiko ra Afrika –dzonga ri na mfuwo wa _____. 2. Ndzi kokiwa _____ hi rhoko ra wena.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: mfihlo Tsala xivutiso hi : mfutsu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko
	TWARISA	mhalamhala	mheho	Mhawuri	mherha	
		mhangani	mhelembe	mhuti	mhis	
	HLAYA	Ku biwa mhalamhala ehosini ku rhamba vaaka tiko. Mheho wu ba hi matimba swinene. Mhawuri i n’hweti ya vamanana. Mherha i njiya leyikulu. Mhis yi vonakile. Nghala yi dlele mhuti. Tolo ku bile mheho leyikulu swinene. Hi n’hweti ya Mhawuri hi tlangela siku ra vamanana. Khatisa u lava ku kandziyisa buku ya yena leyi vuriwaka “ Swimanga swa nwaytela”				
	TSALA	1. Mhalamhala yi biwa kwihi? Mhalamhala yi biwa _____. 2. Mherha I njiya muni? Mherha I njiya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhleri Tsala xivutiso hi: mhuti





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	mindzhumbi	kandziyisa	muhleri	tinyungubyisa	rinoko	
	TWARISA	mfutsu	mheho	mfihlo	mhis		
		mhalamhala	Mhawuri	mfenhe	mfuku		
	HLAYA					<p>Kokwana u khome mfutsu. Hahani va ndzi rhumile ku ya teka mfuku ya fole. Mhisi yi phohlile ekruger. Ndhuna yi ba mhalamhala. Mfenhe yi bihile swinene.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Ndhuna yi ba _____. Kokwana u khome _____. Mfenhe i xiharhi xo _____ swinene. Hahani va ndzi rhume ku ya teka _____. Mhisi yi phohlile e _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. mhawuri i n'hweti ya vamanana 2. kokwana u khome mfutsu 3. Ndhuna yi ba mhalamhala